

ИЯ ТУГУ БЭЛИЭТЭЭТЭ

ДАЛЬНАЙ ВОСТОК ЗОН

(Биһиги интэрвьюбум)

Биһиги хаймаппыт корреспондента ово Чурапчытаады спорттивнай оскуолатын тренера Поостинкова К. С. кытта көпсөтүнэ сырытта уонна Чигара бу ый 4-5 күннэригэр уолаттарга Дальнай Восток зонатыгар көҥүл тустууга ытталыбыт күрэхтэһингэ Саха сирин хамаанда-та хайдах кыттыбытын туһунан көпсөригэр көрдөстө.

—Дальнай Восток зонатыгар Саха сирин чыһин Чурапчытаады спорттивнай оскуола интиллээччилэрэ көмүскээтилэр. Барыта 9 бөдөс барбыта, 87 килограммга дьири мыйааһынаахтарга киирбит суох буолан, 7 метараантыыр очкоку ыллыбыт. Бу күрэхтэһингэ Хабаровскай кыраайтан, Магадан, Читинский уобаластартан, Бурятскай уонна Саха АССР-тан барыта 43 тустуук күөн көрүстэ. Икки күнүгэр эрийени көпсөттөн мыйааһынарыйан Михаил Морфунев, Алексей Федоров, Никон Брыгаев, Николай Назаров, Иван Захаров, Дмитрий Пахомов, Николай Иванов (бары чурапчылар), Дзяхсоров (Хабаровскай кыраай), Симон Войнов (Саха сира) чемпионнаатылар. Оттон Юрий Андреев (Чурапчы) 81 кг дьири мыйааһынаахтарга Дзяхсоровка 11:9 баллынан хотторон, иккис буолла.

Бу күрэхтэһингэ үс маңнайы биринстөөх элбэти ылбыт бөдөстөр быһыл сайын Россия 6 зоналарын РСФСР-га хамаанданан уонна биирдиилээн бастынар иһин Махачкала куорак-

ка ытталар күрэхтэһингэ 112,4, 127,3 араас мээрэ 174,3 бырыһыан төгүттүлэр. Субуруускай аатын совхоз рабочекома итинник мсааһынаары сүөсүһүттэр. Захаров (Чурапчы) уонна тугуу үлэ-Хабаровскай кыраайынан тустан, итин оонно физкультури нүдү тустууга зонингэ Саха сире — иккис, Хабаровскай мыйааһынаары.

Иккиннээн, бу көҥүл тустууга икки ардыларына: бөлөһөннөһүн өлсборга 43 килограмм, Михаил Васильев, Иванов (чурапчы), Алдан, 57 килограмм, Семен Морфунев, А Райком президиумун 34 мууһулар, 62 килограмм, Егор Кор эмэ специалист отчүтүн лограмнаахтарга Е. Иккиннээн, Кириллери кытары чылээ сылдыллар. и-минээн биирдиилээн көп-ветскай Союз чыһини ытталыбыт. күрэхтэһингэ хикки кытталлара чуоткайдалаах союз бөйүтүн чилээн-и олохторун-дбаахтарын, үлэлиир усулуобуйаларын туп-сарыһыан күнүгэ дьарыктанар эбэһинэстөөх. Бу туһунан от-ракаттары үөскөтөрүн иһин ту-

Профсоюзнай олох

Конференция итинн сарга үлэлиир усулуобуйаларын туп-сарыһыан күнүгэ дьарыктанар эбэһинэстөөх. Бу туһунан от-ракаттары үөскөтөрүн иһин ту-

54644 солк. төлөмүттүгэр уон-на икки сылга курорттарга уон-на сыһыанар дьалаларга 120 ну-гевка туһаныллыбытыттан ура-гы туох да ахтыллыбата. Оттон больничнай илиинистари би-ригэдирирдэр уонна бухгалтерия-лар көмүгөр төлөрбөккөлөр уон-на идэлээх союз райкомутар ый-8-с күнүгэр дьири түһэрбөккө-лөр 5 тыһ. тахса солк. ситгэ ытталыбата.

Үлэ харыстабылын уонна тех-никаттан куттал суох буолуутун бөппуруостарынан идэлээх союз райкома уонна олохтоох коми-теттара олох мөлөхтүк дьарык-таммыттар. Совхоз уонна колхоз-тар ити сылга 14100 солкуо-байы корүмүттүгэр баара-суоҕа 2120 солк. эрэ туһаны-лына. Оттон Эрилик Эристини аатынн колхоз (олохтоох коми-тет председателэ Торохов П. Н.) биир да солк. туһаммата.

Совхоз рабочекомун предсе-дтелэ Чичигинаров Н. Я. пио-нерскай лаазырдары биирднн ха-һайыстыбаларынан бытарытан аһы табыһаа суобун, үгүс ма-рахаттары үөскөтөрүн иһин ту-

рав, көлөр өттүгөр өрөбүөн үө-дүгөн биир лаазыры аһар маа-далаарын туһунан эгэа. Отто-дакылаатчыт Кузькин Г. Г. уон-на райсовет исполкомун пред-седателэ Охлопков С. Г. колхоз-тар пионерскай лаазырдары а-паттарын сэмэлээтилэр.

Үгүс тил этээччилэр не сөһ-най үлэрэ тохтоотулар. Чичи-нинскай усунуоһу хомуууу лаа-на 163,3 бырыһыан төлө-лууна. Бу үлэрэ арай Бар-Маркс уонна Эрилик Эристини ааттарынан колхозтардаары оло-тоох комитеттар дьаргытыл-лар.

Сорох олохтоох комитеттэ мөлөхтүк улаанылларын деа-гаттар идэлээх союз райкома и-нилэр салайааччыларын итин-нн ситэтэ суох дьарыктаммы-тынан, көрдөбулэ тамыһарына-быһаардылар. Эрилик Эристини аатынан колхозка Кондрать-Р. С., Калинин аатынан колхо-ка Назарова С. Е., «Сельхо-техника» холбоһугун оройуо-наары отделениетыгар Ерме-лаев И. И. олохтоох комите-тар председателлэриннн талы-лан баран, ханнык да үлэ-ыһыахкалар, атын дьоннөрү-нан солбуллубуттара. Онуоха ки-вилэр бу үлэни билбөттөрө би-лэр-көстөр бириччинэ буолуу-Ол эрэри райком олохтоох ко-митеттар председателлэригэ уонна чилиэһиниригэр семинар-ды өтөрбөтө, сүбэ-ама биэрө-тэ.

Идэлээх союз райкомун нин-сыллаах үлэтэ ортонен сыһы-ланна. Конференция 27 чилиэ-инээх, 5 кандидаттаах райко-сыга састаабын уонна 5 чи-лиэһинээх ревизионнар коми-ссинны быһбардаата. Тьа ха-һайыстыбатын уонна соботуо-ка үлэһиттэригэр идэлээх совет-рин уобаластаары XVI конфе-ренцияларыгар делегаттарынан Данилов К. А., Дьлконов Н. А. Боркин И. И. Н., Порядни И. Н. Чичигинаров И. Я. талыһын-лар.

Идэлээх союз райкомун бас-тык пленума т.т. Ефремов А. И. Николаев А. Е., Порядни И. Н. Посельскай Д. П., Сергеев С. И. Сидорова А. Д., Слепцов Н. И. Тоскин Т. Г. уонна Чичигина-ров И. Я. састааптаах прези-диуму тарийдэ. Президиум пред-седателинэн Порядни И. И., со-буйааччынан Тоскин Т. Г. быһ-бардаһылар. Ревизионнар ко-миссия председателинэн Орда-хов С. И. талыһыланна.

И. ОНОЕВ.

Идэлээх союз райкомун бас-тык пленума т.т. Ефремов А. И. Николаев А. Е., Порядни И. Н. Посельскай Д. П., Сергеев С. И. Сидорова А. Д., Слепцов Н. И. Тоскин Т. Г. уонна Чичигина-ров И. Я. састааптаах прези-диуму тарийдэ. Президиум пред-седателинэн Порядни И. И., со-буйааччынан Тоскин Т. Г. быһ-бардаһылар. Ревизионнар ко-миссия председателинэн Орда-хов С. И. талыһыланна.

Европа дойдуларын коммунистической уонна рабочей партияларын представительлери көрсүһүүлэрэ

Москвада 1970 сыл тохсуньуу 14—15 күннэригэр буолбуг көрсүһүүгэ Европа дойдуларын 28 коммунистической уонна рабо-чай партияларын представитель-лэрэ кыттыһылар.

Көрсүһүү кыттыһылаахтара Евро-па коммунисттар Эйнэ уонна куттал суох буолуутун пробле-маларыгар саккаларын атааста-ыллар. Кинилэр В. И. Ленин төрө-бүтэ 100 сыла туолууунан ий-тир дьаһаллары туһунан көрдө-рүтэ ийитинириһилэри өсөрду-лар.

Көрсүһүү төбөрөстөһө биир-гө үлэһинн быһылыгыгар маа-гытыгар ааста.

Хатылытаады көрсүһүүлэртэн

ХАҕЫАТ үлэһитэ конгуоратыттан тэйэ түһөн эрэ көлөр, кини сурунар кининскэтэ араас бэлиэтэһиннэринэн тугалбут буолар. Ол —туох-ханнык иһиннэ дьоннор. Ситиһилээх уонна көшөрү...

ХОЛОБУР, бу биир бэлиэ-тэһин. Гаврил Хрисанфович, тула-һах хаалан (аҕата 1942 сыл-лаахха сориһгө өлбүтэ), хары-тым күүһүнөн кини-хара буол-бут дьоннортон биирдэстэрэ. Уонуттан эрэ быкныт ово сүт-дьылга ойбоһоно ферма сүөһү-түн ууланьыта. Онтон ыла ка-дурээн көрбөт күүстээх үлэ үө-һүгэр дьэ бу 26-с сыһан сыл-даар.



Кини үлэтин суолун салгыы кэрдиһтэрэ маньык: почта-дьон, хонуу үлэһитэ, устунан идэтиһэн уонча емл көсөлкн-һыттаата, онтон тугууга уон-тан тахса сыл болуотунууку-таата. Производственик: би-

һытынан хайдах-туох үлэ-бө-битин көлүгү, болуотунууку-таабыт да емлларыгар көрүө-хэ сөп. Бу көмгө кини дьонун үлэтин иһин Саха АССР Куль-туратын министрствотын уон-на культура үлэһиттэрин проф-союзун обкомун, Саха АССР Үөрөһүн министрствотын уонна үөрэх, үрдүкү оскуолалар итиннэ научнай учреждени-лар үлэһиттэрин профсоюзун обкомун, райсовет исполкомун Вочуотунай грамоталарынан, колхозун салалтатын, партко-мун Махтал суруктарынан на-һараадалаһыт. Гаврил Хри-санфович, быстахтык ылаахха, Хатылы, Кындал оскуола-

рын, колхозун кулуубун тугу-сунут. Урукку колхозун салалтата бастык производствениктын бэсө емлларьыта салайар үлэ-э үүннэрбэтэ. Кини совхоз бу-луохтан үһүс сыһын хонууга биригэдирирдир. Дьорурдаах, кыһамнылаах үлэһитин совхозун салалтата ааспыт сылга аны Алтайдаары тьа хаһайыстыбатын научнай-чинчигийэр институтун иһинээри тьа хаһайыстыбатын кадрд-рын идэлэрин үрдэтэр оскуола-да ыһыһыта. Ону ситиһилээх-тик бүтэрэн, Гаврил Хрисанфо-вич отделение управляюшагын специальнойын ылаан кэлэ.

ГАВРИЛ Хрисан-фовичтан «Про-изводственик тирэх буол-лар дьонун кининээх-тэрий?» диип мьа-тытга биир бастакы-нан Д. А. Антипини астына алтталыбата. «Кини совхозунт бу Довордуураһылаары от-делениетын бастык киниһэ, үлэһитэ. Са-һыһын окко көлө ээ-потун салайар, ууе-алдаһар похонуула-рын туттан, үлэни ча-һаарыһылаах өгөрдө. Кыһынн «Дружба-

нин» оттуж маһа өр-бөтөн бүтүүмүтүнн хааччылар. Кыратык суох буолэ түстүн да, дьэ мксимьыт...» — дьибитэ. Бу тыллара Дми-трий Александрович Ада дойду Улуу сө-риитин көмүгэр кил-бизинээх уонна бөһөнн харыстаммат үлэтин иһин ылбыт медала итиннэ бужатын чу-гастымы—аһардас ала-һыт биир сылга иһин-дигин Советин доку-маттынан быһбардам-

мыта, совхозун салал-татын Махтал суругу-һун, отделениетын са-лаалтатын Вочуотунай грамотатынан наһараа-далаһыта. дружиня иччалыһытынан талы-лыбата эргиччи чи-итталлар. Ону тэнэ эмнэ бу ааспыт емлгэ Ленинскай юбилейнай сылга үктөнээрн туран Дмитрий Александров-ич ССКП чилиэһигэр кандидатынан киирдэ. Маһна даһатан эттөх-кэ, көмөомолга кини армияда иттаннары ту-

рап киирбит. Бу бары-та түбөһүнчээ буолба-тах: дойдутун, норуо-тун интэрэһинэн оло-рор кини бөйүтүн оло-дор быһаарыһылаах хардылары кинилэр тыһын түгөнээрнн кыс-та сибээстиир. Д. А. Антипин сөт-тө оҕолоох кыр-баач-чы ыл араа. Кини эмнэ үлэһиннээҕэ Г. Х. Нонгородов курдук, өс-сө өрдөлөн, тулайах хаалап, «Дьолбут—үлөбит», — диир.



ХАТЫЛЫ оҕолорун үлэрэ интиллэһилэрин туһунан бөччүмнэн билиһиннэрэххэ баар этэ. Буна, ону ким эмэ толоруоҕа. Оттон мин маһна эмнэ биир быстах бэлиэтэһин-мэр эрэ тохтуубун. Олохтоох орто оскуола ал-тыс ылаһыһыгар Хожотанов Ко-ли диип ово үөрөнөр. Үөрөбөр үчүгэй.

рын дирекциятын махталын муспуттара өлбөбөит. Аралара Михаил Михайло-вич совхоз бастык сыһыһыта. Ийэлэр Александр Николаев-на отделение бастык үлэ-лээх ферматын сүөсүһүтэ. Оттон оҕо-лорго каллахха, эмнэ үлэ дьө-но натилан тахса иһэллэр. Холобур, бу снимокка көстөр Коля. Вайытэ туспа хотуурдаах охсөсөчү. 10 састааһар от ох-субут. 10 суотайы холку. Ки-һин өр кини үлэтин аҕал диир. Иллэрэ сыл, быһырын окко емлдьыбыт. Выйыла да—«Оп-

пор барабын». Рай дьарыга туспа. Кининэ —ферма. Ааспыт сайын сол маньыккыты солбуйда. Хаҕа, кимилэрэр барэ ыата. Сүһүнүһүн маһна кини Коля туһунан көпсөһөһүн. Үөһэ өткөһиттэргэ өһин кини биир-бастык ово буоларын өссө ман-һык аһар: Коля Сыла Сергеев аатынан өтөрөөт горница, бас-көһөбөл секциятыгар эрчиллэр. «Валэм буол» хаһыакка, «Кос-тер», «Советский воин» суру-наалларга сурутар. С. ДАНИЛОВ, баһыгы аһах, көрр.

Үөрэх

ДЬЫЛЫН

бастакы

ангарын

ТҮМҮГЭ

БИЙЛГЫ гөрөх дьылын бастакы ангара түмүктөнө. Оролор кы-быгыг сыйыгалыгынын каннигтөн үгүс сизилерге киреи үөрөнө эралаар. Хас бирдин коллектив сыл агардаары түмүгүн огостон туох ситинилээрин, туох керестөөдүн-быһадаастаарын ырытан көрөр эбээништээх. Оройуон үрдүнөн 4205 өрөгө сыана турбутуттан 829-на ситиспэт. Эбөтөр, үөрөх билгитэ 83,5 быраһыанга тэктөөр. Өскөтүн магнийгы чыаптарга I—VIII кылаастарга үөрөдү билги 76,4 бырыһыан буоллаһына, сыл агардаары түмүгүнөн 84,4 буолла. Итин бир суол ситини быһыгынан ба-лыттыаха сеп.

Од эрээри үөрөдү билбөө өрө ахсааны билгитин да элбөх, хаачыстыбата мөлтөх. Оройуон үрдүнөн баара-суога 70 эра туй-гундук үөрөнөр өрө баар. Итин сэрэгэ 42 өрө кызын аттестацияламата. Үөрөх билгитэ ордук тохус кылаастарга намы-нах. Кинилэр 28 бырыһыаннара үөрөхтө-ритер ситиспэттэр. Ону кылаас үөрө-нөөччилэрэ 84,1 бырыһыан эрэ үөрөх би-лиилээхтөрө бир бөлөг итээс.

Орто оскуолалартан Хатылы уонна Чу-рапчы орто оскуолалара арый үрдүк көрдөрүүлөөхтөр. Саамай намынах түмүгү Кытаанах уонна Мугудай оскуолалара көрдөрүлөр. Адыс кылаастаахтарга 86 бырыһыан көрдөрүүлээх Соловьев, на-

чалыһаартаан 98 бырыһыан билгини бирбит Белолобской оскуолата баста-тылар.

Бийиги оскуолаларыт үгүс предмет-тэргэ сага программанан үлэнилэр. Кинилэргэ билги мунутаан 99 быры-һыанга тийдэ. Ол иһигэр обществоведе-ние, история, черчение предметтэре баал-лар. Физикага 95,9, нуучча литературта-тыгар 97,7 бырыһыан билги ситинилин-нэ. Сорох оскуолалар салайааччылары бу предметтэргэ сүрүн болгомотолорун үүр-баттар. Мугудай орто оскуолатыгар физи-каны ор биримэра урукку программанан үөрэттилибитэ. Кытаанах орто оскуола-тыгар орус кылааска химияны үөрөтүнүгэ бир тема көтүтүлүбүт.

Билгитин дараны нуучча уонна саха тылын грамматикаларыгар, математичес-кай предметтэргэ үөрөдү билги мөлтөх. Нуучча тылыгар 90,3, саха тылыгар 92,3, математическай предметтэргэ, чуолан ал-гебрага 90,5 билгиланибит. Бу предмет-тэргэ үөрөдү билги хаачыстыба өттүнөн да сочче үчүгэйэ суох. Холбоур, геоме-трияга үөрөнөөччилэр 24,5 бырыһыан-нара эрэ «үчүгэй» уонна «туйгун» сыа-нада үөрөнүлөр.

Оскуолаларга факультетивнай заняти-ларга суолта ситэ бериллэ илик. Ол кур-дук, сорох чаһылары фотозанятиелары

ыттарга биртөр хаһык эмэ предметкэ учуутал побороускатын төлөрөн билгитэ туһанын чахчылары бааллар. Итинэн ил-инилэр өрө интэрэбин тардыта, про-граммалаах билгилэрин дитинтэнигэ аа-растары таһаараллар.

Бийиги оройуонмут оскуолаларыгар ка-бинетнай системага киирингэ утумнаах үлэ барбат. Нам уонна Уөһө Вүлүү ос-куолаларын ометтарын билгилэнилэрин каннигтөн Чурапчы уонна Диринг орто оскуолаларыгар эрэ физика кабинетэй тө-рийингэ баалачча үлэ барар. Үгүс оскуо-лалар баар техническай средстволары туһара таһаарбакка ситыараллар. Ол тү-мүгөр ити предметтэри умсугубуу, дитин билги иһин даулубуу ситтэе суох.

Билгитин дараны бирдинилээн учуутал-лар бэйэлэрин үлэлэригэр эһиэтиктээтэе намынах, оскуола салайааччылары тар-йэр үлэлэрин көрдөбүлэ ситтэе суох. тө-рөһүттөр уонна общественность үөрөх-питини үлэтигэр күннэтэ көмөлөбөн иһи-лэрэ ситинилибит.

В. И. Ленин төрөөбүтэ 100 сыла туо-лууттар дьобуннаах бэлэхтэрдээх тиһир иһин сыл иккис ангарыгар үөрөх билги-тин бары оскуолаларга тосту тупсарын эһиэтиктээх соруга турар.

Н. КЕРЕМЯСЪ,
райОНО инспектора.

Ленинскэй зачет — ленинизми үөрэтин оскуолата

(Бүтүүтэ. Инини 1 стр. көр).

тант-пропагандиһы аһаһын уонна маһыаха комсомол чилиэнэрин сөптөөх литературалар хаачыһыага көмөлөһүү.

Кулун тутар 1—15 күннэригэр Ленинскэй зачету тутар комиссия хас бирдин комсомол чилиэниттөн бэһиэдалаһын барыадаһын Ленинскэй зачетка экзамен тутар. Түмүгүн комиссия председателэ комсомольскай тэриэте уонсай муһыаһар туруорар. Тиһэргэ, ол түмүгүнэн Ленинскэй зачет оройуоннаады комиссиятыгар уонна ЫБСЛКС райкомугар рапорт-отчуот тү-һэриллэр.

Ленинскэй зачетка бары комсомолецтар бул-гуччу кытталар. Комсомольскай активка иһирбит ССКП чилиэннэро уонна ССКП чили-эннэргэ кандидаттар эмэ. Бары комсомольскай тэриэтелэр секретардара, ЫБСЛКС райкомун бюротун, резидионнай комиссиятын чилиэннэ-

ро Ленинскэй зачет оройуоннаады комиссияты-гар пачету туттараллар (олуһику ый билгис ангарыгар).

Муус устар 22 күнүттөн ыла Ленинскэй за-чету туттарбыт хас бирдин комсомол чили-эннэргэ В. И. Ленин төрөөбүтэ 100 сыла туолуу-туһан аһал докумуоннар туттарыллыахтара. Ленинскэй зачетка кыттыбатах эбөтөр кыттан баран кыһыан туттарбатах комсомол чилиэнэ суох буолуохтаах, ол кини 70-с сыллардаады комсомолецтар үрдүк ааттары сүтэригэр ула-хан итээс быһыһытынан сыаналаһар уонна ил-никетин ЫБСЛКС кэнкэтэргэ хааларын дуу, хаалбатын дуу туһунан бонтуруос туруохтаах. Онон бу дойдун, партия кинигэр улахан соругу оройуон комсомолецтара ситинилээхти: то-лороллоругар комсомольскай тэриэтелэр ха-һааһытааһар да улахан эһиэтиктээһи туру-рунан бары күүстэрин уураллара эрэйилэр.

ССКП КК Тезистэрин—маассага

Тыһыныһыан лектордар, про-пагандистар, политинформатор-дар куораттарга уонна сэлээн-нэ хоһоонун хас бирдин совет-скай киннэхэ тиһэрдик—чартий-төрөөбүтэ 100 сылын туолуугу-най тэриэтелэр кинилэригэр ту-гар таһаарбыт Тезистэрин өйдө-рөр сорук.

БИИР САНААНАН БИИРЭЭНИН

Советскай дойдун коммуниста-ри, бары үлэлээн иһтиллөөччү-лэрэ ССКП КК аһыһыһытаары пленумун уонна СРС Верх-най Советын сөттиэ сессиятын түмүктэрин дьүүллөһүлөр.

Дойду куораттарыгар уонна сэлээннэлэригэр мытыллар пар-тийнай комитеттар пленумнара, партийнай актив уонна партия-най тэриэтелэр муһахтара ССКП КК Политбюротун ие уон-на тас политика уобаластарыгар практической үлэтин-хамнаһын



МОСКВА. Черкизовская. дьады үүтү өгөрөр завод «Үүт» дьээн Москвагады холбоһук бастык предприя-тиялараттан биһирдэстэрэ. Предприятиге суукка устаты-гар 300 тонна суулаһыһыт үүтү эбөтөр 800 тыһыһыһа көһөһи уонна быһыһыһыһы, 130 тонна кирнэ үүт аһы-тыллыһыт диетическай боро-дуултэларыһы өгөрөн таһа-рар. Олор иһтэригэр кефир, ряженка, ацидофилин, аһы-быт суорат, холбуйуу сүөгэй уонна да атыттар күн аһыһы-столца 12 оройуоннарыгар илдьиэллэр.

СНИМОКТАРГА: хаһас-иредаһаммы үүтү күтөр сыах. Герметическай пакет-тарга күтүлүбүт үүт хас да күн устаты буорту буолбат.

Үһэ—үүтү уурар авто-матизированная отделение са-лайар пульта.

Аллэри—завод өгөрөн таһаарбыт бородуукуһыата. Бир бастык үлэһит Га-тыла Сергеева.

В. КОШЕВОЙ фотота.
ССТА фотокорреспондента.



ДАЛЬНОЙ ВОСТОК ЗОНАТЫГАР

(Биһиги интэрвьюбум)

Биһиги хайыһыт корреспондента оҥо Чурапчытааҕы спортивнай оскуолатын тренера Постыков К. С. кытта көпсөтүнэ сырытта уонна Чугага бу ий 4-5 күннэригэр уолааттарга Дальнай Восток зонатыгар көҥүл тустууга ытыллыбыт күрэхтэһингэ Саха сирин хамаандата хайдах кыттыбытын туһунан көнөспүрүгөр көрдөстө.

—Дальнай Восток зонатыгар Саха сирин иһин Чурапчытааҕы спортивнай оскуола икитиллээччилэрэ көмүскээтилэр. Барыта 9 бөрөс барыта, 87 килограммга диэри ыһааһыһаахтарга кийибит суох буолан, 7 ыстарзанытыр очкоҥу ылдыбыт. Бу күрэхтэһингэ Хабаровскай кыраайтан Магадан, Читинскай уобаластартан, Вурятскай уонна Саха АССР-тан барыта 43 тустуук күүс көрүстэ. Икки күннээх эрийсэн киннитэн ыһааһыһарынан Михаил Морфунов, Алексей Федоров, Никон Брызгалев, Николай Лазарев, Иван Захаров, Дмитрий Павлов, Николай Иванов (бары чурапчылар), Дзасхорон (Хабаровскай кыраай), Сэмюэл Бойнов (Саха сирэ) чемпионнаатылар. Оттон Юрий Андреев (Чурапчы) 81 кг диэри ыһааһыһаахтарга Дзасхоронка 11:9 баллынан хотторон, иккис буолла.

Бу күрэхтэһингэ үс маҥнайгы бириэстөөх миэстэни ылбыт бөрөстөр быһыл сайын Россия 6 зоналарын РСФСР-га хамаанданан уонна биридниктээн бастыыр иһин Махачкала куорак-

ка ытыллар күрэхтэһингэ кыттар быраабы ылдылар. Манна Дальнай Восток зонатыгар 28 бөрөс кыттыа, ол иһиттэн 9-на Саха сириттэн. 52 килограмм ыһааһыһаахтарга Гаврил Захаров (Чурапчы, Кытаанах нэһилиэгэ) Хабаровскай кыраай хамаандатын састаабыгар киирсэн тустан, иккис миэстэни ылла. Кини онно физкультурнай инеитутка үөрэнэр. Көҥүл тустууга зонага бастыыр иһин күрэхтэһингэ Саха сирэ—бастакы, Читинскай уобалас —иккис, Хабаровскай кыраай үһүс миэстэни ылдылар.

Иккиннээн, бу ий 26—27—28 күннэригэр көҥүл тустууга Тбилиси куоракка нуруоттар иһин ардыларыһааҕы турнир ытыллар. Онно бөлөмөннүнүн сибээстээн Советска эрчиллэр сборга 48 килограммнаахтарга Михаил Морфунов, Михаил Васильев (чурапчылар), 52 килограмнаахтарга Илларион Федосеев, Александр Иванов (чурапчылар), Аркадий Ахматаев (Уус Алдан), 57 килограмнаахтарга Семен Макаров, Семен Морфунов, Афанасий Седлашнев (чурапчылар), 62 килограмнаахтарга Наум Ермолаев (Чурапчы), Егор Корнилов (Уус-Алдан), 68 килограмнаахтарга Владимир Андросов (Чурапчы), Николай Неустроев (Якутскай) баран эриччлэ сымдылар. Кинилэртөн хайалара Советскай Союз иһин көмүскүүрө биллибит. Бу күрэхтэһингэ ханнык госудаарстволар кэлэн кытталара чуолкайдана иһин.

Тренер лекцията

үгүс күрэхтэһир боппуруостарын ыйыталыстылар уонна астыктаах эппиэти ылаттаатылар.

«Нуруоттар иһин ардыларыһааҕы Тбилисиэҕэ түһүлгэ» уонна «Чурапчы бөрөстөрө» диэн саҥа документальнай фильмнэри оройуонга аан бастакынан биһиги коллективнытыгар көрдөрбүттэри иһин спортивнай оскуола коллективныгар махтап-балыһыа тыллара этилиннилэр. Бу фильмнэргэ Д. П. Коркин иннит, эрчийбит тустууктара улахан түһүлгөҕө тахсан ааттарын-суолларын түһэн бэрэбэттэп, ситиһиннээхтик киирсэбиттэрин спорду бэрт үгүс сэрээччилэр астына, долгуйа көрдүлэр. Итиннэ таҥа фильмнэр рес-

публика куустуох, Союз, ону аһан аан дойду аатырбыт бөрөстөрүн интэр кыһа—Чурапчытааҕы спортивнай оскуола үлэтин кытта көрөөччүлэри билдириннэрдилэр.

Бизчэр түмүктэһинигэр биһиги биһир дойдубулааһыт, дуобакка спорт маастарыгар кандидат Егор Монастырев 21 дуоскада сеане бизрде. Манна кандидат бэйэтин туһатыгар 14,5 очкону сурунан, утарыһаһааччыларыгар 6,5 эре очкону бэриэтэ. Спортивнай бизчэр тэрээһиннээхтик ытыллыбытытан мустубут дьон сүргэлэрэ көтөбүллэн, үөрэн-көтөн тардастылар.

Н. ГРИГОРЬЕВ.

Эстафетага бэлэмнэнин

БЫНЫЛ, урукку сылларга үгөс быһымытынан ытыллар, колхозтар, совхоз уонна оройуон кинини хамаандаларын иһин ардыларыгар спортивнай эстафета тохсунуу 17 күнүттэн садаланар.

Эстафета сүрүн сыалынан физкультурнай үлэни дьайдыһа ортотугар пропагандалаһыны, кинини мьаесабай оҥоруу, спортивнай маастарыстыбаны үрдэтин.

Эстафетага 6 көрүг киирэр. Волейболга (эр дьоннорго уонна дьахталларга), саахымакка уонна дуобакка (үстүү эр киһи, иккилии дьахтар), теннискэ (икки эр киһи, биһир дьахтар), национальнай ыстандыларга, хаһсаҕайдаһан тустууга (алта ыһааһыһыга), мас тардыһыһыгар (икки ыһааһыһыга), гиряга (түөрт ыһааһыһыга). Иһиттэн хаһа хамаанда айыы 30-туу киһи кытара састааланар.

Колхозтар физордара, комсомольскай тарилхтар эскретардара спортсменнэри эрдэттэн эрчийэр, күрэхтэһинлэргэ үрдүк тэрээһиннээхтик кыттар эбэһиннээхтэр. Оттон тарилтэ салайааччыллара бу дьаһалларга бары өттүнэн көмө оҥоруктаахтар.

Аһыт өттүгэр маһык күрэхтэһинлэр олус интэрнэһинэйдик, нэһилэһиннээ болломтотун тардардык ытылдаллара. 1967 сылга оройуон кинини, 1968 сылга Калинин аатынан колхоз хамаандалара ыһааһыһааһынан тахсытытара. Быһыл ханнык хамаанда кыайарын эрдэттэн биялаллар күчүмүдөй.

Эстафета тохсунуу 17—18 күннэригэр Одьулуунга садаланар. Тохсунуу 24—25 күннэригэр Ленин аатынан колхоз Эрилинэригэ, оройуон киннэ Субуруускайга, тохсунуу 31, олунуу 1 оройуон эрилиннэр оройуон кининнор, субуруускайдар Карл Маркска, онтон олунуу 7—8 күннэригэр Карл Маркстар Калининна кэлэннэр эстафетаны түмүктүлэр.

Эстафетаны үчүгэй тэрээһиннээхтик, үрдүк спортивнай таһымнаахтык кыттар иһин бары болгомтотубун ууруоҕун!

В. НЕУСТРОЕВ,
оройуоннааҕы спортовет председатели.

Сепаратистар бэриннилэр

ЛАГОС. ССТА. Биафра сепаратистарын арминтын командующаһа полковник Филипп Эфенг утарыһыны тохтотторго бириккээс бизрде. Ити туһунан Лагос радиота биллэрдэ. Эфенг Биафра сэринилэр Нигерия федеральнай армиятын чугаһааҕы подразделениеларыгар бэринэллэригэр ыһырда. Сепаратистар делегацияллара Африка биһир сомоҕо тарилтэҕэ дойду биһир сомоҕотун көрөр резолюциятын усулдуобуйаларыгар Нигерия федеральнай правительствотун представительларын кытта көпсөтө барда дьон иһитиннэрдэ.

Сепаратистар утарыһаһыныны тохтотуулара 30 ыйтан ордуң салдыан барбыт гражданскай сэрин бүһүтүүн билиэттир.

БИҢИГИ ААДЫРЫСПЫТ:

Чурапчы оройуона,
Чурапчы селиэһиннэҕэ,
К. Маркс уул. 12 №-рз.

ТЕЛЕФОННАР:
Редантор—0-89

Сурун отдела—0-90
Уелсай отдел—0-91
Типография—0-95

Реданцияга ытыр сурунка аадырыһы, арааһаһыһыны, ааты, эбэ аатын хайаан да телору суруйуулуохтаах.

Конкурс

40 позицияны суоттанылыахтаах. Позиция тоһоуу-тулуттан көрөй очко бэриллэр. Уелсайга 120 очко оонньоуора. 100 очкону ылбыт дуобатчыкка үһүс разряд интэраллиэҕэ. Сорудах суоттанымыт болдьоҕо хайан ытыллыбытынан көрүлэр.



Бүгүҥү күнүмүргэ маҥнайгы бизс сорудаҕы Сэчэстнибит.

Бары позицияларга үрүгнэр саҕалыһыллар уонна сүүһэллэр. 4 №-дээх позицияга комбинация кинниттэн хараллар с5—d4 киирэллэр, онуоха үрүгнэр икки суол ныманан кыайар кыахтаахтар. Ону ситэри көрдөрбүт дуобатчыкка 4 очко бэриллэр. Эппиэттэргитин ытыргытытыгар диаграммалар нүөмүрдэриң бутуйуман, ситиһини эппиэти оҥорун, аадырыһыктың толору суруйун.

Эппиэттэргитин маһык аадырыһка ытыгыт: Чурапчы селиэһиннэҕэ. «Сага олох» хайыт редакцията.



ДУОБАТЫ таптааччыларга аһаан үһүс разряд куорамалаах конкурсу биллэрэбит. Манна ким баҕарар кыттыан сөп. Конкуре кулун тутар бүтүүтүгэр түмүктэһинэр. Сорудахтар үс ый устатыгар аһыста тахсымактара. Хаһ биһирди сорудахха бизэтин балаһыһына бэриллэр. Онон барыта



Байыаннай бюджет улаатар

БОНН. ССТА. Бонга ырытыллан оҥоруллубут 1970 сыллааҕы государственнай бюджет быһымытынан, быһаччы байыаннай ороскуоттар 10,8 бырыһыан улаатмактара уонна 20,4 мил-

лиард маркага таһыһыһаҕар дьон Арбаа Германия хайыата «Ди тег» иһитиннэрэр.

Редантор Н. П. ВАСИЛЬЕВ.

«Межколхозстрой» колхозтарга, совхозка уонна оройуон иһингэр үлэһир болуотунуһуктарга, столардарга, штукалтуршиктарга маадылар. Уло төлөбүрө расценка быһымытынан, үлэрэ көтөр таһаһыһан ааҕаччыллаллар. Ыйга 95 солк. сүрүн хаһнастаах (итиннэ коэффициент уонна ылар надбавката эһин аадылар) расчотнай бухгалтер наада.

Улан-Удэҕэҕи тууу техникумун иһиннэ 10 ыйдаах тууу бухгалтердарын курса аһыллар. Үөрөх быһыл кулун тутар 1 күнүттэн садаланар. Ыйга 40 солкуобайдаах стипендия бэриллэр, уелсэй дьыннэ хайчыллаллар, калли-барыы ороскуотун тарилтэ уйунар. Ким үлэһин уонна үөрөннэн бадалахтар «Межколхозстрой» административнай кытта кэлэн көпсөтүннээхтиги сөп. Аадырыһыт: Чурапчы селиэһиннэҕэ. Колхозунай переулон 3 №-рэ.